0.
ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: މިޑްހެވީ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 38/2022/G-007
އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL(38-AD/38/2022/359)
އިޢުލާން ތާރީޚް: 11 ޑިސެމްބަރ 2022
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ElectionsCommission T(960)3322241 Page1of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ)18/2014 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
• ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
• ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
• އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
• މީގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އެނެކްސް 2 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ
މަތީންނެވެ.
-1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން
1.1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ފޮނުއްވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި procurement@elections.gov.mv: މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއްވާނީ
3004460,3004461 އަށެވެ.
1.2 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:
ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން5، ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް: 19 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހޯމަ)
ގަޑި: 11:30
-2 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
2.1 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް-: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
2.2 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ-: މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީއަށް
ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
2.3 ބީލަމުގެ މުއްދަތު -: ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
-3 ބީލަން ހުށަހެޅުން
3.1 ބީލަން ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.2 ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި
ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ
ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ElectionsCommission T(960)3322241 Page2of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

3.3 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބީލަންތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވަން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
3.4 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން
ވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ
އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
3.5 މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
3.6 އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި
ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ
ބީލަންވެރިންނަށް އެންގުމުގެ އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.
-4 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން
4.1 މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްނަމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް
4 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަގު
ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގަ އި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި
ބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
-5 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
5.1 އެނެކްސް 4 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5.2 ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން، ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ލިޔު މެއް ވާންވާނީ
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށެވެ. މިގޮތުން، މި ލިޔުންތަކުގައި
މަސައްކަތު ތަފްޞީލް، މުއްދަތު، ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު، ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚު، މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު
އަދި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
5.3 ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު އެނެކްސް 3
(އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް) ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެނެކްސް5-
(ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު ން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް) ގައި ހިމެނިފައިވާންވާނެއެވެ.
ElectionsCommission T(960)3322241 Page3of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

-6 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
6.1 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ
މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
6.2 ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
-7 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ އި ކުރުން
7.1 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
-8 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
8.1 އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.
-9 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
9.1 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.
އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ
އަގު
ގޮތަށެވެ.
70(ޕޮއިންޓް)
އެންމެ ދަށް އަގު
ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 70 ×
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ
މުއްދަތު
ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
25(ޕޮއިންޓް)
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 25 ×
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ 5.3 ،5.2 އަދި 5.4 ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން
މަސައްކަތުގެ
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން
ތަޖުރިބާ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
05(ޕޮއިންޓް)
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 5 ×
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ
9.2 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޯދާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީގައިވާ 3 ބަޔަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް
ޖުމްލަކުރުމުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
ElectionsCommission T(960)3322241 Page4of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

އެނެކްސް1- (އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)
1 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: މިޑްހެވީ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
1.2 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 38/2022/G-007
1.3 އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL(38-AD/38/2022/359)
1.4 އިޢުލާން ތާރީޚް: 11 ޑިސެމްބަރ 2022
2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
2.1 ވިޔަފާރީގެ ނަން:
2.2 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:
2.3 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
2.4 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
އެޑްރެސް:
2.5 ފޯނު ނަންބަރު:
2.6 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
2.7 ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް: 
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
ކުންފުނި
ޕާޓްނަރޝިޕް
ކޯޕަރޭޓިވް
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު)ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
3
މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
ނަން މަޤާމް
4 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސޮއި: ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ElectionsCommission T(960)3322241 Page5of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

Page 6 of 9

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

އެނެކްސް-2 (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު
މި އައިޓަމްގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގ ައ އެވަނީއެެވ. އަދި މި ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭ ބީލަންތައް ި ބާޠިލުކުރެވޭނެއެެވ.

SPECIFICATIONS FOR PRINTER

A4 Color: Up to 30 ppm
A4 B&W: Up to 30 ppm

Print Speed

First-page-out time, Copying Maximum: 7 Seconds Color / 6 Seconds B&W

First-page-out time, Printing Maximum: 7 Seconds Color / 6 Seconds B&W
Minimum Print: 1200 x 2400 dpi
Minimum Copy: 600 x 600 dpi
Minimum Scan: 200, 300, 400, 600 dpi

Resolutions

Scan Options Scan to Email, Scan to Network in black or color

Scan Speed Minimum 80 IPM duplex A4 / 80 IPM simplex A4

Duty cycle Minimum 129,000 pages per month

Capabilities Print, Copy, Scan
Document Feeder and Paper Tray
A5, A4, A3 : 38 – 128 GSM
Bypass Tray
A5, A4, A3 : 60 – 216 GSM
*All above are minimum requirement

Paper Size and Media

Tray 1 – 500 sheets minimum
Tray 2 – 500 sheets minimum
Bypass – 100 sheets minimum

Paper Capacity

Power Requirement 220 – 240 V, 50/60 Hz

Connectivity 10/100/1000 Base Ethernet
Supplier Should include a full set of toners with drum cartridge if it requires
Supplier Should include printer stand if the printer is a desktop model

Other

Parts: minimum 1 (one) year
Service: minimum 2 (two) years

Warranty

އެނެކްސް3- (އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)
ބޭނުންވާ ޢަދަދު ތަފްސީލު އަގު
1 މިޑްހެވީ ޕްރިންޓަރ
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު (ހުށަހަޅާނަމަ):
ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:
ElectionsCommission T(960)3322241 Page7of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

އެނެކްސް4- (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަދި ޗެކްލިސްޓް)
ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅަން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. ޖެހޭ
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި
ލިޔުންތައް
ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
1 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 
2 ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު) 
3 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 
4 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 
ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 2(މަސްހަމަނުވާ) ތާރީޚު ގުނާނީ ބިޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ
5 
ހަމައަށް.
6 ބޭންކް ގެރެންޓީ X
އެނެކްސް 1 ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ
7 
އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން(
8 އެނެކްސް 3 ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް 
9 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިޔުން 
10 ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120 ދުވަސް އޮތުން
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި
11
ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން
ElectionsCommission T(960)3322241 Page8of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv

އެނެކްސް5- (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް)
ތަކެތި/މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިން ތަކެތި/މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ފޯރުކޮށްދިން ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ އަގު
ފަރާތް ފޯރުކޮށްދިން އަހަރު
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ElectionsCommission T(960)3322241 Page9of9
PAComplex,5thFloor,Malé F(960)3323997
20307,RepublicofMaldives www.elections.gov.mv